



Annex A

Modulation


Modulation 0.125 NM_PRR 458.9 us_p20a0013




Modulation 0.125 NM_PW 180 ns_p20a0013




Modulation 3 NM_PRR 690.2 us_p20a0013



Modulation 3 NM_PW 460 ns_p20a0013



Modulation 36 NM_PRR 1387 us_p20a0013



Modulation 36 NM_PW 1040 us_p20a0013

